Fusionner la récupération de vos données envoyée dans un dossier « ExportFusion » avec votre base AlmaPro actuelle

Avant de réaliser une fusion de 2 bases de données, réalisez une sauvegarde de vos données sur un disque dur externe ou une clef USB (pensez à cocher « sauvegarder les images externes » et « sauvegarder les courriers »).

Il est conseillé de faire la fusion sur une machine personnelle, afin d'en vérifier la validité. Si le résultat est correct, réalisez une sauvegarde du résultat de la fusion et restaurez cette sauvegarde à votre cabinet à l'aide du module «sauvegarde/restauration» d'AlmaPro

Procédure pour fusionner la récupération de vos données avec votre base AlmaPro

1. FAIRE UNE SAUVEGARDE DES DONNEES DE VOTRE CABINET SUR UN DISQUE DUR EXTERNE OU UNE CLEF USB.

Procédure pour faire une sauvegarde cliquez ici

Pensez à cocher « sauvegarder les images externes » et « sauvegarder les courriers » et désactiver la case "Sauvegarde/Restauration différentielle..." afin de faire une nouvelle sauvegarde complète). Il est recommandé de tester sa sauvegarde pour en vérifier sa validité sur un autre ordinateur : <u>Procédure ICI</u>

2. PLACER LE DOSSIER « Exportfusion » DANS LE DOSSIER ALMAPRO (C:\ALMAPRO\EXPORTFUSION)

Télécharger la récupération de vos données.

Vos données récupérées se trouvent dans un dossier nommé « Exportfusion ».

Si le fichier envoyé est compressé, le décompresser afin d'avoir un dossier nommé « Exportfusion »

Image: CPC > Disque local (C) > almapro > ExportFusion Image: CPC > Disque local (C) Nom Modifié le Type Taille If export SVG image: CPC > Disque local (C) image: CPC > Disque local (C) Nom		ualliser	Nouveau	Ouvin	Selectio	liter
Disque local (C:) Nom Modifié le Type Taille I! export SVG imageexterne 10/08/2021 15:31 Dossier de fichiers SysReset adm_administratif.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 28 Ko SWinREAgent adm_administratif.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 9 Ko almapro adm_communes.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 80 Ko AATi adm_confidentieLfic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 80 Ko Almapro2018 adm_confidentieLmox 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 40 Ko adm_confidentieLndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 40 Ko adm_confidentieLndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 40 Ko adm_config_eff.fic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 4 Ko BaseLocale adm_config_eff.fic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko CERFA ADM_Contacts.fic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko Contacter_Support ADM_Contacts.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko Contreacter_Support adm_defaut_guite.fic <td< th=""><th>→ 💉 🕇 🔒 > Ce PC → Disque local (C:) → almapro → ExportFi</th><th>usion</th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>	→ 💉 🕇 🔒 > Ce PC → Disque local (C:) → almapro → ExportFi	usion				
II export SVG imageexterne 10/08/2021 15:31 Dossier de fichiers SysReset adm_administratif.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 28 Ko SWinREAgent adm_administratif.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 300 Ko adm_communes.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 300 Ko AATi adm_communes.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 300 Ko AATi adm_confidentiel.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 45 Ko Almapro2018 adm_confidentiel.mno 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 45 Ko adm_confidentiel.mno 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 5 Ko assets adm_config.aff.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 5 Ko BaseLocale adm_config.aff.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 5 Ko CeffA ADM_Contacts.mc 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 4 Ko CeffA ADM_Contacts.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 4 Ko CeffA ADM_Contacts.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 4 Ko CourrierNouveauxModeles adm_defaut	🏪 Disque local (C:) 🧳	^ Nom	^	Modifié le	Туре	Taille
SysRestadm.administratif.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC28 KoSWinREAgentadm.administratif.ndx10/08/2021 15:31Fichier FIC300 Koalmaproadm.communes.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC300 KoAATiadm.comfidentiel.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX80 KoAlmapro2018adm.confidentiel.fic10/08/2021 15:31Fichier MMO1KoAlmaPro2018_Grisadm.confidentiel.mov10/08/2021 15:31Fichier FIC5 KoBaseLocaleadm.config.aff.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX4 Koassetsadm.config.aff.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC5 KoCertaDocadm.config.aff.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC4 KoCertaDocADM_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC4 KoCertafocADM_Contacts.ndx10/08/2021 15:31Fichier FIC4 KoContacter_Supportadm.defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm.defaut_guilte.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm.defaut_situation.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm.defaut_situation.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCourrierNouveauxModelesadm.defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm.defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCourrierNouveauxModelesadm.defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31		imageexterne		10/08/2021 15:31	Dossier de fichiers	
SWinREAgent adm_administratif.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 9 Ko adm_pro adm_communes.fic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 80 Ko AATi adm_confidentiel.fic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 80 Ko Almapro2018 adm_confidentiel.mon 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 40 Ko AlmaPro2018_Gris adm_confidentiel.mon 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 4 Ko assets adm_confidentiel.mon 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko adm_config.aff.fic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko adm_config.aff.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko adm_config.aff.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko CERFA ADM_Contacts.fic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko CertaDoc ADM_Contacts.nmo 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko ClearMed adm_defaut_codegestion.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko Contracter_Support adm_defaut_qualite.fic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko OUMP adm_d	\$SysReset	adm administ	ratif.fic	10/08/2021 15:31	Fichier FIC	28 Ko
almaproadm_communesfic10/08/2021 15:31Fichier FIC300 KoAATiadm_confidentiel.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX80 KoAlmapro2018adm_confidentiel.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX45 KoAlmapro2018_Grisadm_confidentiel.mmo10/08/2021 15:31Fichier NDX4 Koassetsadm_confidentiel.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX4 Koadm_configentiel.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX4 Koadm_configentiel.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoBaseLocaleadm_config.aff.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCerRFADAD_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCertaDocADM_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KoCertificatadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoContacter_Supportadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCourrierNouveauxModelesadm_defaut_guilte.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocourrierNouveauxModelesadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situati	\$WinREAgent	adm_administ	ratif.ndx	10/08/2021 15:31	Fichier NDX	9 Ko
ATiadm_communes.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX80 KoAlmapro2018adm_confidentiel.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC45 KoAlmaPro2018_Grisadm_confidentiel.mmo10/08/2021 15:31Fichier MMO1 Koassetsadm_config.aff.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX4 Koassetsadm_config.aff.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCERFAADM_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCerfaDocADM_Contacts.mmo10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KoCertificatadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KoContacter_Supportadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCourrierNouveauxModelesadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_gualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_gualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Ko </th <th>almapro</th> <th>adm_commu</th> <th>nes.fic</th> <th>10/08/2021 15:31</th> <th>Fichier FIC</th> <th>300 Ko</th>	almapro	adm_commu	nes.fic	10/08/2021 15:31	Fichier FIC	300 Ko
Almapro2018adm_confidentiel.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC45 KoAlmaPro2018_Grissadm_confidentiel.mmo10/08/2021 15:31Fichier MMO1 Koassetsadm_config_aff.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX4 KoBaseLocaleadm_config_aff.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCERFAADM_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocertificatADM_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KocertificatADM_Contacts.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KocertificatADM_Contacts.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX5 Kocertificatadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kocourrierexterneadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocurrierNouveauxModelesadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_situation.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.fic<		📄 adm_commu	nes.ndx	10/08/2021 15:31	Fichier NDX	80 Ko
Almapro2018adm_confidentiel.mmo10/08/2021 15:31Fichier MMO1 KoAlmaPro2018_Grisadm_confidentiel.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX4 Koassetsadm_config_aff.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoBaseLocaleadm_config_aff.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCERFAADM_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KocertificatADM_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KocertificatADM_Contacts.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KoClearMedadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kocourrierexterneadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kocurrierexterneadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_situation.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kobulkadm_defaut_situation.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocurrierNouveauxModelesadm_defaut_situation.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kobulkadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocurrierNouveauxModelesadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocurrierNouveauxModelesadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocurrierNouveauxModeles <th>Almanro2018</th> <th>adm_confider</th> <th>tiel.fic</th> <th>10/08/2021 15:31</th> <th>Fichier FIC</th> <th>45 Ko</th>	Almanro2018	adm_confider	tiel.fic	10/08/2021 15:31	Fichier FIC	45 Ko
AlmaPro2018_0nsadm_confidentiel.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX4 Koassetsadm_config_aff.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC5 KoBaseLocaleadm_config_aff.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCERFAADM_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC4 KoCerfaDocADM_Contacts.mmo10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KoCertificatADM_Contacts.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KoClearMedadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoContacter_Supportadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCourrierNouveauxModelesadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_situation.nfic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.nfic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_situation.nfic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_derinereficheouverte.fic10/08/2021 15:31 <th></th> <th> adm_confider</th> <th>itiel.mmo</th> <th>10/08/2021 15:31</th> <th>Fichier MMO</th> <th>1 Ko</th>		adm_confider	itiel.mmo	10/08/2021 15:31	Fichier MMO	1 Ko
assetsadm_config_aff.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC5 KoBaseLocaleadm_config_aff.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCERFAADM_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC4 KoCerfaDocADM_Contacts.mmo10/08/2021 15:31Fichier MMO1 KocertificatADM_Contacts.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KoClearMedadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kocontracter_Supportadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocourrierNouveauxModelesadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC2 KoDUMPadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Kobulkadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocourrierNouveauxModelesadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocourrierCourri	AIMaProzula_Gris	adm_confider	tiel.ndx	10/08/2021 15:31	Fichier NDX	4 Ko
BaseLocaleadm_config_aff.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCERFAADM_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC4 KoCerfaDocADM_Contacts.mmo10/08/2021 15:31Fichier MMO1 KocertificatADM_Contacts.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KoClearMedadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoContacter_Supportadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kocourrierexterneadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC2 KoCourrierNouveauxModelesadm_defaut_gualite.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_situation.nfic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kobuddefaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier FIC2 KocourrierNouveauxModelesadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:	assets	📄 adm_config_a	ff.fic	10/08/2021 15:31	Fichier FIC	5 Ko
CERFAADM_Contacts.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC4 KoCerfaDocADM_Contacts.mmo10/08/2021 15:31Fichier MMO1 KocertificatADM_Contacts.ndx10/08/2021 15:31Fichier MDX5 KoClearMedadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC4 Kocontracter_Supportadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kocourrierexterneadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocourrierNouveauxModelesadm_defaut_gualite.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_situation.nfic10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocourrierNouveauxModelesadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocourrierCourri	BaseLocale	📄 adm_config_a	ff.ndx	10/08/2021 15:31	Fichier NDX	2 Ko
CerfaDocADM_Contacts.mmo10/08/2021 15:31Fichier MMO1 KocertificatADM_Contacts.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KoClearMedadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC4 Koadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kocourrierexterneadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KocourrierNouveauxModelesadm_defaut_qualite.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_situation.nfic10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier FIC10 Koenteteadm_derniereficheouverte.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC10 Koexemaceadm_derniereficheouverte.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX6 Ko	CERFA	ADM_Contact	s.fic	10/08/2021 15:31	Fichier FIC	4 Ko
certificatADM_Contacts.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX5 KoClearMedadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC4 Koadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kocourrierexterneadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_qualite.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_gualite.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_derinereficheouverte.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_derinereficheouverte.fic10/08/2021 15:31Fichier NDX6 Koadm_derinereficheouverte.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX6 Koadm_Dossiers_Lies.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Ko	CerfaDoc	ADM_Contact	s.mmo	10/08/2021 15:31	Fichier MMO	1 Ko
ClearMedadm_defaut_codegestion.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC4 KoContacter_Supportadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Kocourrierexterneadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC2 KoCourrierNouveauxModelesadm_defaut_qualite.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_situation.nfic10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX6 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX6 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX6 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX6 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Ko	certificat	ADM_Contact	s.ndx	10/08/2021 15:31	Fichier NDX	5 Ko
Contacter_Supportadm_defaut_codegestion.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoContacter_Supportadm_defaut_qualite.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Kocourrierexterneadm_defaut_qualite.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoCourrierNouveauxModelesadm_defaut_qualite.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 KoDUMPadm_defaut_situation.nfic10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koenteteadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koexerationadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX2 Koadm_defaut_situation.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX6 Koadm_derniereficheouverte.ndx10/08/2021 15:31Fichier NDX6 Koadm_Dossiers_Lies.fic10/08/2021 15:31Fichier FIC2 Ko	ClearMed	adm_defaut_c	odegestion.fic	10/08/2021 15:31	Fichier FIC	4 Ko
Contractofficities <th< th=""><th>Contacter Support</th><th> adm_defaut_c</th><th>odegestion.ndx</th><th>10/08/2021 15:31</th><th>Fichier NDX</th><th>2 Ko</th></th<>	Contacter Support	adm_defaut_c	odegestion.ndx	10/08/2021 15:31	Fichier NDX	2 Ko
courrierNouveauxModeles adm_defaut_qualite.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko DUMP adm_defaut_situation.fic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko entete adm_defaut_situation.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko Excel adm_derniereficheouverte.rlic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko exemach adm_derniereficheouverte.rlic 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko		adm_defaut_q	ualite.fic	10/08/2021 15:31	Fichier FIC	2 Ko
CourrierNouveauxModeles adm_defaut_situation.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 2 Ko DUMP adm_defaut_situation.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko entete adm_derniereficheouverte.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 10 Ko Excel adm_derniereficheouverte.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 6 Ko adm_derniereficheouverte.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 2 Ko		adm_defaut_q	ualite.ndx	10/08/2021 15:31	Fichier NDX	2 Ko
DUMP adm_defaut_situation.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 2 Ko entete adm_derniereficheouverte.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 10 Ko Excel adm_derniereficheouverte.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 6 Ko adm_derniereficheouverte.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 2 Ko	CourrierNouveauxModeles	adm_defaut_s	ituation.fic	10/08/2021 15:31	Fichier FIC	2 Ko
entete adm_derniereficheouverte.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 10 Ko Excel adm_derniereficheouverte.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 6 Ko adm_Dossiers_Lies.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 2 Ko	DUMP	adm_defaut_s	ituation.ndx	10/08/2021 15:31	Fichier NDX	2 Ko
Excel adm_derniereficheouverte.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 6 Ko adm_Dossiers_Lies.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 2 Ko	entete	adm_derniere	ficheouverte.fic	10/08/2021 15:31	Fichier FIC	10 Ko
evernason adm_Dossiers_Lies.fic 10/08/2021 15:31 Fichier FIC 2 Ko	Excel	adm_derniere	ficheouverte.ndx	10/08/2021 15:31	Fichier NDX	6 Ko
	exemasq	adm_Dossiers	Lies.fic	10/08/2021 15:31	Fichier FIC	2 Ko
exempleImportXML Dissients_Lies.ndx 10/08/2021 15:31 Fichier NDX 7 Ko	exempleImportXML	adm_Dossiers	Lies.ndx	10/08/2021 15:31	Fichier NDX	7 Ko
Export Modele Courrier	Export Modele Courrier	adm_droit_uti	lisateur_patient.fic	10/08/2021 15:31	Fichier FIC	2 Ko
am_arror_utilisateur_patient.ndx 10/08/202119:31 Fichier NDX b Ko	exportAlma	adm_droit_uti	isateur_patient.ndx	10/08/2021 15:31	Fichier NDX	6 Ko
ADM_HistoriqueINS.ric 10/08/2021 15:51 Fichier FIC 3 Ko	EventEurion		ueino.ric	10/08/2021 15:31	FICHIEF FIC	3 KO
ADVI_HIStonqueINS.nax 10/08/2021 15:51 Fichier NDX 4 Ko		ADIVI_Historiq	ueino.nax	10/08/2021 15:31	FICHIEF NUX	4 KO
imageexterne adm_inison_groupe_patient.ric 10/06/2021 15:51 Fichier FIC 2 Ko	imageexterne	adm_liaison_g	roupe_patient.ric	10/08/2021 15:51	Fichier NDV	2 NO
fonts adm_iaison_group=_patient.nox iv/vov_2/2/11/331 Fichier NUX 0 K0	fonts	adm_ilaison_g	roupe_patient.ndx	10/08/2021 15:51	FICHIEF NUX	0 K0

3. LANCEZ LA FUSION DES DEUX BASES DE DONNEES

À partir de l'interface d'accueil d'AlmaPro :

Aller dans **Coutils avancés** puis dans la fenêtre suivante : **Maintenance / Fusionner deux bases AlmaPro** Laissez toutes les cases ci-dessous cochées, sauf si vous décidez de ne pas synchroniser certains éléments. Cliquez sur « **Importer/Fusionner** » pour lancer la procédure d'importation et de fusion des données des 2 bases.

Fusion de 2 bases - X	🕺 Fusion de 2 bases — 🗆 🗙
Fusion de bases	Fusion de bases
Ce module permet de fusionner 2 bases de données AlmaPro.	Ce module permet de fusionner 2 bases de données AlmaPro.
Important :	Important :
- Faites une sauvegarde sur un disque dur externe de vos données avant de fusionner les bases.	- Faites une sauvegarde sur un disque dur externe de vos données avant de fusionner les bases.
Il est conseillé de faire cette fusion sur une machine personnelle, puis de vérifier la validité de cette dernière et de restaurer le résultat à votre cabinet (via le module de sauvegarde)	Il est conseillé de faire cette fusion sur une machine personnelle, puis de vérifier la validité de cette dernière et de restaurer le résultat à votre cabinet (via le module de sauregarde)
- Ne faites pas plusieurs fois la fusion !	- Ne faites pas plusieurs fois la fusion !
Exemple de fusion entre le cabinet 1 et le cabinet 2	Exemple de fusion entre le cabinet 1 et le cabinet 2
Placez vous sur le serveur du cabinet 1, puis cliquez sur exporter les données	Placez vous sur le serveur du cabinet 1, puis cliquez sur exporter les données
Copiez ensuite le dossier "C:\almapro\ExportFusion" résultant de cette action sur le serveur du cabinet 2 (au même endroit : C:\almapro\ExportFusion)	Copiez ensuite le dossier "C \aimapro\ExportFusion " résultant de cette action sur le serveur du cabinet 2 (au même endroit : C \aimapro\ExportFusion)
Cliquez ensuite sur Importer/Fusionner	Cliquez ensuite sur Importer/Fusionner
Progression en cours Progression totale	Progression en cours Progression totale
Synchroniser les correspondants Synchroniser les spécialités	Synchroniser les correspondants
Synchroniser les vignettes de dernier contact est antérieure à :	Synchroniser les vignettes A de deraise constant est instantie et in
Synchroniser les utilitaires	Synchroniser les utilitaires de dernier contact est anteneure a :
Synchroniser les courriers modèles Ne pas importer les patients decèdes	Synchroniser les courriers modèles Ne pas importer les patients décédés

Vous verrez le nom de vos différents patients défilés sous la barre de progression.

Progression en cours	
Progression totale	
En cours : PENARD P	atricia

La fusion peut durer plusieurs heures selon la taille de vos fichiers patients.

À la fin de la fusion, il faudra relancer AlmaPro.

Ouvrir AlmaPro et vérifier que les données des 2 bases ont bien été fusionnées.

Si vous avez réalisé la fusion sur une machine personnelle, réalisez une sauvegarde du résultat de la fusion et la restaurez à votre cabinet.

Il est recommandé de rester proche de l'ordinateur pendant la fusion. En cas de doublon la fenêtre ci-dessous vous demandera une validation. L'avantage de le faire sur un poste personnel c'est qu'il est possible de le faire à votre domicile et de ne pas être à attendre devant l'ordinateur.

Si au cours de la fusion cette fenêtre apparaisse :

Il faut la fermer en cliquant sur "échap" la croix ou annuler. NE PAS CHANGER LA VALEUR.

Il ne nous est pas possible de créer une automatisation qui ferme toute seule cette fenêtre.

Donc pendant la fusion il faut rester proche de votre ordinateur pour fermer cette fenêtre lorsqu'elle apparaît

lmaProV4		
Doub	olon dans les données	
La valeur de <cle> doi</cle>	t être unique dans la base de données.	
CLE		
Vous avez saisi	1 320	
Valeur à écrire	1320	
× Voir toutes les donn	énc	
Informations comple	ementaires	
Application : AlmaProV4	R	

